

# l114\_bcialg\_1 (TMFrwTbycHwJbdp- maDMre8HCJPDxyqTHHUB)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 \\ & X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k2\_bcialg\_1 X0 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2) = k1\_bcialg\_1 \\ & X0 (k2\_bcialg\_1 X0 X1) (k2\_bcialg\_1 X0 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 \\ & X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2) X3 = k1\_bcialg\_1 X0 ( \\ & k1\_bcialg\_1 X0 X1 X3) X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 \\ & X1 (k4\_struct\_0 X0) = X1)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2\_struct\_0 X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (u2\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_bialg\_1 X0) \Rightarrow ((l1\_bialg\_1 X0) \wedge (l2\_struct\_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_bialg\_1 X0)) \wedge \\ (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k2\_bialg\_1 \\ X0 X1) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_struct\_0 X0) \Rightarrow (k4\_struct\_0 X0 = u2\_struct\_0 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_bialg\_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k2\_bialg\_1 X0 X1 = k1\_bialg\_1 \\ X0 (k4\_struct\_0 X0) X1)) \end{aligned} \quad (8)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bialg\_1 \\ X0) \wedge ((v5\_bialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bialg\_1 X0) \wedge (l2\_bialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ ((\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.( \\ m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0) \Rightarrow (k2\_bialg\_1 X0 (k1\_bialg\_1 \\ X0 X1 X2) = k2\_bialg\_1 X0 (k1\_bialg\_1 X0 X2 X1)))) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 \\ (u1\_struct\_0 X0) \Rightarrow (k1\_bialg\_1 X0 (k2\_bialg\_1 X0 X1) X2 = k2\_bialg\_1 \\ X0 (k1\_bialg\_1 X0 X1 X2)))))) \end{aligned}$$